

DISPOSICIONS**PARLAMENT DE CATALUNYA****SINDICATURA DE COMPTES****RESOLUCIÓ de 20 de maig de 2019, de publicació de l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Consell General d'Aran.**

El 14 de maig del 2019 el Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya ha adoptat un acord relatiu a la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Consell General d'Aran.

En ús de les atribucions que els articles 29.1.d i 29.2.b de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, confereixen al síndic major

Resolc:

Publicar en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* l'Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya del 14 de maig del 2019 pel qual s'aprova la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Consell General d'Aran.

Barcelona, 20 de maig de 2019

Jaume Amat i Reyero

Síndic major

Acord del Ple de la Sindicatura de Comptes de Catalunya relatiu a la Instrucció per fiscalitzar la comptabilitat electoral de les eleccions al Consell General d'Aran del 26 de maig del 2019

Preàmbul

D'acord amb l'article 134 i la disposició addicional primera de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general (LOREG), i amb l'article 2, apartat g i l'article 8, apartat t de la Llei 18/2010, del 7 de juny, de la Sindicatura de Comptes, correspon a la Sindicatura de Comptes fiscalitzar la comptabilitat dels processos electorals i proposar les actuacions i les mesures correctores corresponents en cas d'incompliment de la normativa electoral de les formacions polítiques que participen en les eleccions al Consell General d'Aran.

L'article 26.1 de la Llei 1/2015, del 5 de febrer, del règim especial d'Aran, estableix que el Consell General d'Aran és la institució representativa, de govern i d'administració d'Aran.

D'acord amb el que disposa l'apartat 1 de l'article 38 de la Llei 1/2015 i l'apartat 3 de l'article 42 de la Llei orgànica 5/1985, les eleccions al Consell General d'Aran han de ser convocades pel Govern de la Generalitat i s'han de dur a terme el mateix dia de les eleccions municipals.

En virtut del Decret 73/2019, del 26 de març, de convocatòria d'eleccions al Consell General d'Aran del 2019 s'han convocat eleccions al Consell General d'Aran. La regulació d'aquest procés electoral està prevista en la Llei orgànica 5/1985 i en les normes reglamentàries reguladores dels processos electorals.

CVE-DOGC-A-19140015-2019

D'acord amb el procediment establert com a forma d'operar en el sector públic per la Llei 39/2015, de l'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques, i la Llei 40/2015, de l'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic, les trameses de la comptabilitat electoral a la Sindicatura i les del projecte d'informe a les formacions polítiques per complir el tràmit d'al·legacions, s'han de realitzar per mitjans informàtics i telemàtics.

Aquesta Instrucció s'enviarà a la Junta Electoral Provincial de Lleida i al departament de la Generalitat que exerceixi la competència en processos electorals perquè en tinguin coneixement. També estaran disponibles en l'apartat relatiu a partits polítics de la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (<http://www.sindicatura.cat/partits-politics>).

Els resultats provisionals de les actuacions fiscalitzadores de la comptabilitat electoral s'enviaran telemàticament a les formacions polítiques per tal que puguin formular al·legacions i aportar tots els documents que considerin oportuns.

Pel que s'ha exposat el Ple adopta els acords següents:

PRIMER. Aprovar la Instrucció següent:

1. Formacions polítiques obligades a enviar la comptabilitat electoral a la Sindicatura de Comptes i terminis legals per fer-ho

D'acord amb l'article 133 de la LOREG i l'article 2 de la Llei de la Sindicatura de Comptes, estan obligats a enviar la comptabilitat electoral a aquesta institució:

- a) Els partits polítics, les federacions, coalicions o agrupacions d'electors que compleixin els requisits per percebre subvencions en funció dels resultats electorals obtinguts.
- b) Els partits, federacions, coalicions o agrupacions d'electors que hagin sol·licitat una bestreta de subvencions per haver-les obtingut en un procés electoral anterior similar.

Les formacions polítiques han de presentar a la Sindicatura de Comptes la seva comptabilitat electoral entre els cent i els cent vint-i-cinc dies posteriors a les eleccions.

En el cas que una formació política trameti la comptabilitat electoral abans del termini esmentat, la data de tancament de les operacions haurà de comprendre, com a mínim, el període establert en l'article 125.3 de la LOREG; així es podrà comprovar que la formació política compleix la limitació de no poder disposar dels saldos dels comptes bancaris electorals per pagar les despeses electorals prèviament conretes, transcorregut noranta dies des de la votació.

D'acord amb els terminis fixats en la LOREG, en els dos-cents dies posteriors a les eleccions la Sindicatura de Comptes ha de pronunciar-se sobre la regularitat de les comptabilitats electorals i proposar, si escau, la reducció o la no adjudicació de la subvenció a percebre, de conformitat amb l'article 134.2 de la LOREG.

2. Tramesa telemàtica de la comptabilitat electoral mitjançant la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya

La comptabilitat electoral corresponent a les eleccions al Consell General d'Aran s'ha de presentar a la Sindicatura de Comptes de Catalunya en suport informàtic.

La tramesa de la documentació comptable, juntament amb els altres documents justificatius establerts en aquesta Instrucció s'ha de fer mitjançant la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes.

La comptabilitat electoral s'ha d'enviar en format electrònic xlsx (Excel), utilitzant els fitxers publicats en la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya (<http://www.sindicatura.cat/seu-electronica>).

Únicament la documentació complementària que s'especifica en cada cas s'ha de presentar en format pdf.

En relació amb la documentació comptable i la documentació justificativa addicional, cada formació política ha de presentar els fitxers informàtics en els formats establerts en l'annex I d'aquesta Instrucció. Aquesta informació s'ha d'enviar acompanyada del document de tramesa en format pdf i d'acord amb el model inclòs en l'annex II.

CVE-DOGC-A-19140015-2019

La Sindicatura de Comptes de Catalunya proporcionarà a cada formació política que, d'acord el que s'ha esmentat, estigui obligada a presentar la comptabilitat electoral, un codi d'usuari i una contrasenya per trametre telemàticament la documentació justificativa d'aquella comptabilitat. El codi d'usuari i la contrasenya s'hauran de sol·licitar amb posterioritat a la data de celebració de les eleccions, i amb la inscripció en el tràmit específic de la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes de Catalunya referent a la tramesa telemàtica de la comptabilitat electoral corresponent.

Per a qualsevol eventualitat o dificultat que es presenti en el procés de tramesa de la comptabilitat electoral es podrà contactar amb la Sindicatura a través de l'adreça de correu electrònic eleccions@sindicatura.cat.

3. Quantificació i comprovació dels límits legals de despeses

Límit màxim de despeses

En la convocatòria d'un únic procés electoral, per calcular el límit màxim de despeses electorals s'ha d'aplicar l'article 131.1 de la LOREG, que disposa que el límit màxim de despeses electorals és el que escaigui d'acord amb les normes específiques establertes en la mateixa llei. Per a les eleccions al Consell General d'Aran aquestes normes estan contingudes en el Decret que regula les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en aquelles eleccions.

Segons aquest Decret, que fixa les quantitats actualitzades per a les eleccions al Consell General d'Aran, el límit màxim de despeses electorals serà el que resulti de multiplicar l'import que s'hi estableix pel nombre d'habitants corresponents a la població de dret de les circumscripcions electorals on cada formació política presenti candidatures.

En el càlcul del límit màxim de despeses s'utilitzaran les xifres de població resultants de la revisió del padró municipal, aprovades per real decret, amb efectes del 31 de desembre de l'any anterior al de les eleccions.

En la comprovació del límit màxim de despeses s'hauran de computar les despeses declarades per cada formació política, sempre que corresponguin als conceptes inclosos en la legislació electoral, amb independència que la Sindicatura els consideri suficientment justificats o no. Així mateix, s'hauran de computar aquelles despeses que no hagin estat declarades i que s'estimin despeses electorals com a conseqüència de les comprovacions efectuades. No obstant això, amb independència de la seva consideració a l'efecte del compliment del límit de despeses, aquestes despeses no declarades no s'inclouran en l'import de despeses electorals susceptibles de ser subvencionades.

D'altra banda, l'import de les despeses per trameses directes i personals de propaganda electoral que no siguin subvencionables serà computat a l'efecte del compliment del límit de despeses, segons el que disposa el Decret pel qual es regulen les subvencions i el control de la comptabilitat electoral en les eleccions al Consell General d'Aran.

Altres límits de despeses

Els articles 55 i 58 de la LOREG regulen els límits referits a determinades despeses de publicitat exterior i a despeses de publicitat en premsa periòdica i emissores de ràdio privades, respectivament, que no poden excedir del 20% del límit màxim de despeses, en ambdós casos.

Per facilitar la comprovació d'aquests límits, en la comptabilitat que trameti, cada formació política ha de presentar les despeses d'aquesta naturalesa de forma diferenciada de la resta de despeses.

Les despeses amb publicitat exterior vinculades al disseny i la impressió de tanques publicitàries, banderoles i cartells es consideraran despeses electorals ordinàries a tots els efectes. Aquest criteri s'aplicarà, així mateix, per a la publicitat permanent en vehicles i mitjans de transport dels candidats i personal al servei de la candidatura.

Per comprovar el límit de despeses de publicitat en premsa periòdica es considerarà que dins d'aquestes hi ha incloses les realitzades en premsa digital. De conformitat amb l'Acord de la Junta Electoral Central del 29 de novembre del 2018, la publicitat electoral en xarxes socials no és imputable al límit de despeses de publicitat en premsa i ràdio, sempre que no es tracti de pàgines o perfils dels mitjans esmentats, tot això, sense perjudici que estiguin subjectes al límit legal de despeses electorals establert per a cada procés electoral.

4. Requisits de la documentació a presentar a la Sindicatura de Comptes

Documentació comptable (en format xlsx)

CVE-DOGC-A-19140015-2019

La normativa electoral obliga les formacions polítiques a presentar una comptabilitat electoral detallada i documentada dels ingressos i de les despeses electorals. La Sindicatura ha d'avaluar-ne la idoneïtat per poder determinar l'import de les despeses regulars justificades aplicables a les eleccions al Consell General d'Aran, com estableix l'article 134 de la LOREG.

La subvenció prevista en la normativa electoral per les despeses per trameses directes i personals de propaganda i publicitat electoral requereix una presentació d'aquestes despeses en la comptabilitat tramesa diferenciada de la presentació de la resta de despeses electorals, de forma que quedin clarament identificades les partides corresponents a les despeses d'aquesta naturalesa.

La comptabilitat s'haurà de formular segons el Pla general de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques. Els estats comptables a presentar han d'incloure un balanç de situació i un compte de resultats segons els models que consten en l'apartat IV de la tercera part del Pla general de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques. Així mateix, les formacions polítiques han d'enviar el Llibre diari i l'extracte dels moviments registrats en els comptes de comptabilitat (Llibre major) i un balanç de sumes i saldos previ al tancament de la comptabilitat (vegeu l'apartat A de l'annex I).

Excepcionalment, les formacions que hagin concorregut al procés electoral amb un nivell de despeses reduït que no assoleixin una xifra de despesa igual o superior a 20.000 € han d'enviar una relació detallada dels ingressos i les despeses de la campanya electoral agrupats segons els conceptes assenyalats en l'article 130 de la LOREG. A més, si la formació política compleix els requisits per percebre la subvenció de les despeses per tramesa de propaganda electoral ha d'enviar també una relació separada d'aquest tipus de despeses (vegeu l'apartat B de l'annex I).

Les formacions polítiques obligades a trametre els estats comptables anuals a la Sindicatura de Comptes han d'integrar en aquests estats la comptabilitat de les operacions economicofinanceres derivades de la seva participació en el procés electoral. En el cas de coalicions electorals, la integració s'haurà de formalitzar en un acord subscrit entre les formacions coalitzades, que haurà d'incorporar-se a la documentació que s'hagi de presentar a la Sindicatura de Comptes, d'acord amb la norma de registre i valoració 15a de la segona part del Pla de comptabilitat adaptat a les formacions polítiques.

Documentació justificativa dels ingressos

D'acord amb l'article 125.1 de la LOREG, tots els ingressos destinats a sufragar les despeses electorals, sigui quina en sigui la procedència, s'han d'ingressar en els comptes bancaris electorals.

La documentació que s'ha d'aportar, acreditativa de l'origen de tots els recursos aplicats a la campanya electoral, ha d'incloure, com a mínim:

- La identificació de les aportacions privades amb els requisits establerts en l'article 126.1 de la LOREG: nom, domicili i número de DNI o passaport (en format xlsx).
- En el cas de rebre donacions a través de mecanismes de finançament participatiu (*crowdfunding*), aquestes aportacions han de ser identificades amb el nom, domicili i número de DNI o passaport (en format xlsx).
- La documentació acreditativa de la procedència dels fons obtinguts de la tresoreria ordinària del partit, segons el que fixa l'article 126.3 de la LOREG (en format xlsx).
- Les pòlisses de les operacions de crèdit o préstecs utilitzats per finançar la campanya electoral, formalitzades amb entitats financeres o particulars –microcrèdits- (en format pdf). En aquest últim cas, s'haurà de facilitar una llista amb la identificació completa dels aportants.

En les operacions d'endeutament per concessió de microcrèdits es comprovarà si els aportadors es troben correctament identificats i si els imports dels crèdits no excedeixin el límit màxim previst en la normativa electoral per a les aportacions de fons, així com si aquestes operacions s'han formalitzat correctament i en els respectius contractes s'han estipulat les condicions essencials d'aquestes, el tipus d'interès aplicable i el termini de venciment. La verificació del reintegrament efectiu realitzat per les formacions polítiques corresponents s'efectuarà en el marc de la fiscalització de la comptabilitat anual perquè excedeix l'àmbit temporal del present Informe.

- Els documents acreditatius de les bestretes per les subvencions electorals rebudes (en format pdf).

Documentació justificativa de les despeses electorals ordinàries

D'acord amb l'article 130 de la LOREG, es consideren despeses electorals les realitzades des de la data de la convocatòria d'eleccions fins a la data de proclamació dels electes, pels conceptes determinats en aquell article.

CVE-DOGC-A-19140015-2019

D'acord amb la doctrina recollida per la Junta Electoral Central i amb els criteris seguits per la Sindicatura de Comptes de Catalunya en fiscalitzacions anteriors s'ha de tenir en compte el següent:

- Les despeses de restauració, les derivades de la realització d'enquestes electorals sobre la intenció de vot en el període electoral, les de formació dels candidats en què incorrin les formacions polítiques i les notariales de constitució del partit o les de legitimació de les signatures necessàries per a la presentació de les candidatures es consideraran que no estan incloses en els conceptes enumerats en l'article 130 de la LOREG.

- D'acord amb l'article 130.h de la LOREG, les despeses de subministraments, com l'electricitat, telèfon, etc., no tindran la consideració de despesa electoral llevat que s'acrediti feblement el caràcter electoral d'aquestes i, consegüentment, la seva contractació amb motiu del procés electoral.

- Es consideraran despeses de desplaçaments de les que fa referència la lletra e de l'article 130 de la LOREG les derivades del lloguer de vehicles i altres mitjans de transport dels candidats, dirigents dels partits i personal al servei de la candidatura. No es consideraran despeses de desplaçaments subvencionables les despeses d'autocar per al desplaçament de simpatitzants o militants dels partits polítics.

- Es consideraran despeses de les incloses en la lletra h de l'article 130 de la LOREG, en particular, les derivades de la preparació de la documentació comptable i administrativa associada al procés electoral, sempre que els serveis hagin estat específicament contractats amb motiu del procés.

- Tindran la consideració de despeses electorals d'acord amb la lletra b de l'article 130 de la LOREG, les realitzades en elements publicitaris de caràcter inventariable, amb independència que aquests siguin reutilitzats en període no electoral o en altres processos electorals.

En relació amb la quantificació de les despeses financeres de les operacions de crèdit concertades per al finançament de les campanyes electorals incloses en l'apartat g de l'article 130 de la LOREG, es manté el criteri establert en fiscalitzacions de processos electorals realitzades anteriorment per la Sindicatura, de considerar despeses financeres els interessos meritats des de la formalització del crèdit fins a un any després de les eleccions, període mitjà estimat per percebre les subvencions corresponents, o, si escau, fins a la data d'amortització del crèdit, si l'amortització es produeix abans de l'any. Aquesta estimació s'ha de calcular d'acord amb els criteris següents:

a) Sobre el capital pendent d'amortització, fins a la data en què neix el dret de la percepció de la bestreta després de la presentació de la comptabilitat electoral a la Sindicatura de Comptes. Per homogeneïtzar el període de meritació, aquest serà des del dia de la convocatòria fins a cinc mesos després de les eleccions.

b) Sobre els saldos no coberts per les bestretes de les subvencions, fins a completar l'any a partir de les eleccions o, si escau, fins a la data d'amortització del crèdit si aquesta data és anterior a l'any.

En el cas que s'hagin computat despeses financeres com a despeses electorals ordinàries i com a despeses per trameses de propaganda electoral, la imputació a aquest darrer concepte haurà de mantenir, com a màxim, la mateixa proporció que la que les despeses per tramesa de propaganda electoral representen sobre la totalitat de les despeses electorals.

Si en la revisió de la comptabilitat tramesa s'observa que una formació política, sense una justificació suficient, no ha aplicat els criteris anteriors esmentats en el càlcul i distribució de les despeses financeres, la Sindicatura de Comptes ajustarà els imports declarats, únicament per verificar el compliment del límit de despeses i la imputació total de despeses per trameses directes i personals de propaganda electoral.

A l'efecte de la fiscalització de les despeses electorals ordinàries cal enviar còpia de la factura o d'un document acreditatiu similar i del justificant del pagament en format pdf a la Sindicatura de Comptes.

Totes les factures justificatives trameses hauran d'indicar expressament les eleccions a què correspon la despesa electoral, i també els conceptes de despesa de què es tracta de forma que es pugui identificar amb claredat la seva naturalesa electoral.

En la quantificació de les despeses electorals es considerarà tot l'import facturat (impostos indirectes inclosos).

En cas que els documents justificatius que acreditin la realització de les despeses electorals continguin descripcions genèriques dels béns o serveis facturats, el valor dels quals superi els 50.000 €, caldrà adjuntar el pressupost o document descriptiu similar que permeti verificar la naturalesa i import dels conceptes facturats (en format pdf).

Documentació justificativa de les despeses per trameses de propaganda electoral i del nombre de trameses personals i directes

L'article 175.3 de la LOREG preveu la subvenció de les despeses electorals originades per la tramesa directa i

CVE-DOGC-A-19140015-2019

personal als electors de sobres i paperetes electorals o de propaganda i publicitat electoral, sempre que la candidatura hagi obtingut el nombre de parlamentaris o de vots necessaris per constituir un grup parlamentari.

Si la formació política té dret a percebre la subvenció per sufragar aquest tipus de despeses, haurà de presentar una justificació documental de totes les despeses d'aquesta naturalesa, amb independència del seu import (en format pdf). Així mateix, totes les factures justificatives trameses hauran d'indicar expressament les eleccions a què correspon la despesa electoral.

D'altra banda, les formacions polítiques han de declarar de forma expressa, en un document separat, el nombre d'electors a què s'ha enviat propaganda electoral per a les eleccions per cada un dels sis terçons (circumscripcions) d'Aran (en format xlsx).

Per determinar el nombre de trameses justificades amb dret a subvenció, s'haurà de comprovar que les trameses realitzades no superin el nombre màxim d'electors per terçons, obtingut per la suma del nombre d'electors dels terçons en què la formació política s'hagi presentat. Si se supera aquest nombre, l'excés de les trameses declarades sobre el nombre màxim d'electors a què s'ha efectuat l'enviament es considerarà no subvencionable. Per determinar el nombre d'electors s'utilitzarà el cens elaborat per l'Oficina del Cens Electoral.

Per justificar les trameses s'haurà d'aportar la documentació que acrediti de forma fefaent que s'han realitzat (en format pdf). Així, en cas que les trameses s'hagin efectuat a través de Correus o d'una empresa privada de distribució, s'haurà d'aportar un certificat expedid per l'entitat corresponent amb el nombre de trameses efectuades per terçons, excepte quan en la factura emesa per l'empresa que hagi fet els enviaments s'indiqui expressament que l'activitat s'ha dut a terme i que els enviaments han estat efectuats per terçons. Si la distribució s'ha fet directament amb mitjans propis, el responsable de cada formació política haurà de certificar, també per terçons, el nombre d'enviaments efectuats. La formació política haurà de conservar la relació de les persones que han participat en la distribució per si la Sindicatura estimés oportú efectuar les comprovacions pertinents per acreditar que l'activitat ha estat efectivament realitzada.

En el cas de trameses als electors residents a l'estranger, les formacions polítiques hauran d'informar específicament del nombre total d'enviaments efectuats i aportar la documentació que acrediti de forma explícita la realització d'aquest tipus de trameses (en format pdf).

D'acord amb la normativa electoral, l'import de les despeses per trameses electorals que la subvenció a percebre no cobreixi pel nombre de trameses justificades incrementarà, a tots els efectes, les despeses declarades per l'activitat electoral ordinària.

En les eleccions al Consell General d'Aran, la percepció de la subvenció de les despeses per trameses de propaganda electoral està legalment condicionada al fet que la formació política hagi aconseguit un conseller electe i hagi presentat llistes en tots els terçons del territori d'Aran.

Altra documentació (en format pdf)

Sens perjudici de la documentació que s'estimi necessària durant el desenvolupament de la fiscalització, en un principi, cal disposar de còpia de les comunicacions efectuades a la Junta Electoral competent relatives als aspectes següents:

- Nomenament de l'administrador o administradora responsable de la comptabilitat electoral (article 174 de la LOREG).
- Identificació dels comptes bancaris electorals oberts (article 124 de la LOREG).
- Còpia dels extractes bancaris dels comptes electorals oberts en entitats de crèdit i comptes associats als crèdits atorgats.
- Afectació, si escau, de les subvencions electorals als crèdits atorgats (article 133.6 de la LOREG).
- En cas que la formació es presenti en coalició, còpia del pacte de coalició comunicat a la Junta Electoral competent (article 44 de la LOREG) i còpia de l'acord d'integració de les comptabilitats electorals.

Presentació i custòdia de la documentació a trametre

La documentació comptable i justificativa a trametre, assenyalada anteriorment, ha de complir, almenys, els requisits següents:

- a) Ha d'anar acompanyada d'un escrit signat per l'administrador o administradora electoral, en el qual ha de figurar degudament identificada la documentació comptable i justificativa tramesa, segons el model de l'annex II (en format pdf).
- b) Els estats financers tramesos (balanç de situació i compte de pèrdues i guanys) o el model d'ingressos i

CVE-DOGC-A-19140015-2019

despeses simplificat, segons l'establert en l'apartat 4, documentació comptable, d'aquesta Instrucció.

c) De la documentació justificativa de les operacions electorals, únicament se n'ha de trametre una còpia a la Sindicatura i en l'escrit de remissió se n'ha de certificar l'autenticitat. La custòdia dels originals, tant dels estats comptables com de la totalitat de documents justificatius, serà responsabilitat de cada formació política.

5. Informació de les entitats de crèdit i dels proveïdors

D'acord amb l'article 133 de la LOREG, les entitats de crèdit que hagin concertat operacions amb les formacions polítiques, i les empreses que hagin facturat per despeses electorals imports superiors a 10.000 €, han d'informar la Sindicatura de Comptes de les operacions realitzades. A les entitats i els proveïdors que en un principi no trametin aquesta informació se'ls recordarà aquesta obligació per escrit i de forma individualitzada. Les entitats i proveïdors que definitivament no compleixin el que hi ha establert es detallaran en l'informe de fiscalització, amb independència d'altres actuacions que es puguin realitzar de conformitat amb la legislació vigent.

Per verificar el compliment del que disposa l'article 133 de la LOREG, es demana a les formacions polítiques que en el moment de contractar el servei o quan ho estimin oportú recordin a les entitats de crèdit i als proveïdors que tenen l'obligació d'informar la Sindicatura de Comptes de les operacions realitzades.

Les entitats financeres i els proveïdors hauran de trametre la informació relativa a les seves operacions amb les formacions polítiques en format xlsx, utilitzant els fitxers publicats en l'apartat de partits polítics de la web de la Sindicatura de Comptes (<http://www.sindicatura.cat/partits-politics>) i amb els models inclosos en els annexos III i IV, respectivament. Per a aquesta tramesa a la Sindicatura de Comptes s'haurà d'utilitzar la instància genèrica inclosa en la seu electrònica <http://www.sindicatura.cat/seu-electronica>.

6. Propostes de la Sindicatura de Comptes en relació amb la subvenció que han de rebre les formacions polítiques

D'acord amb la normativa electoral, la Generalitat de Catalunya ha de subvencionar les despeses electorals segons les regles establertes en la normativa específica. En cap cas la subvenció corresponent a cada formació política pot sobrepassar la xifra de despeses electorals declarades per aquestes i revisades i acceptades per la Sindicatura de Comptes en l'exercici de la seva funció fiscalitzadora, amb independència de l'import que resulti d'aplicar les regles esmentades.

Així mateix, d'acord amb l'article 134.2 de la LOREG, en cas que la Sindicatura aprecii irregularitats en les comptabilitats electorals presentades per les formacions polítiques o violacions de les restriccions establertes en matèria d'ingressos i despeses electorals, aquesta institució pot proposar la no adjudicació o, si escau, la reducció de la subvenció pública que la formació política de què es tracti ha de percebre. Quan no es faci cap proposta en aquest sentit, se n'ha de deixar constància expressa en els resultats de la fiscalització.

6.1. Proposta de no adjudicació de la subvenció electoral

La proposta de no adjudicació s'ha de formular, en principi, per a les formacions polítiques que no compleixin l'obligació prevista en la normativa electoral de presentar a la Sindicatura de Comptes una comptabilitat detallada i documentada dels seus respectius ingressos i despeses electorals.

6.2. Proposta de reducció de la subvenció electoral

La proposta de reducció de la subvenció a percebre s'ha de fonamentar en els supòsits següents:

- a) Superació dels límits legalment establerts sobre les aportacions privades de persones físiques o jurídiques.
- b) Falta de justificació fefaent de la procedència dels fons utilitzats en la campanya electoral.
- c) Realització de despeses no autoritzades per la normativa electoral relatives a la contractació d'espais de publicitat electoral en les emissores de televisió privada (article 60 de la LOREG segons la modificació de la Llei orgànica 2/2011), en les emissores de radiodifusió sonora de titularitat municipal (Llei orgànica 10/1991) i en les emissores de televisió local per ones terrestres (Llei orgànica 14/1995).

Quan la Sindicatura de Comptes, en l'exercici de la seva funció fiscalitzadora, detecti que un partit polític ha superat els límits de despesa electoral previstos en la LOREG ho posarà en coneixement del Tribunal de Comptes als efectes del que disposa l'article 17 de la Llei orgànica 8/2007, del 4 de juliol, sobre finançament dels partits polítics.

CVE-DOGC-A-19140015-2019

En cas que les deficiències detectades afectin fonamentalment aspectes formals, se'n valorarà la incidència en la justificació i, en conseqüència, la Sindicatura de Comptes formularà la proposta de reducció de la subvenció a percebre. Amb independència de l'import de les reduccions proposades, aquestes tindran com a límit l'import de les subvencions que corresponguin a les formacions polítiques pels resultats obtinguts, subvencions que, d'altra banda, d'acord amb l'article 127.1 de la LOREG, en cap cas poden sobrepassar la xifra de despeses declarades pel partit polític i revisades i acceptades per la Sindicatura de Comptes en l'exercici de la seva funció fiscalitzadora.

Els criteris per formular i quantificar les propostes de reducció de les subvencions electorals estan detallats en l'annex V.

SEGON. Donar a conèixer l'Acord mitjançant la publicació en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* i en la pàgina web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, i comunicar-lo a la Junta Electoral Provincial de Lleida, al Departament d'Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència i a les formacions polítiques que han presentat candidatures a les eleccions al Consell General d'Aran.

Barcelona, 14 de maig de 2019

ANNEX I. FITXERS DE DOCUMENTACIÓ JUSTIFICATIVA A TRAMETRE

Documentació comptable

A) Els partits polítics amb un volum de despesa igual o superior a 20.000 € per a aquest procés electoral han de trametre els seus estats comptables relatius a la comptabilitat electoral mitjançant els fitxers següents:

- Balanç.xlsx
- Compte_resultats.xlsx
- Llibre_diari.xlsx
- Libre_major_comptes.xlsx
- Sumes_saldos.xlsx

B) Els partits polítics amb un volum de despesa inferior a 20.000 € per a aquest procés electoral han de trametre els següents fitxers:

- Resumtotal_ingressos_despeses_simplific.xlsx
- Detall_ingressos_simplific.xlsx
- Detall_despeses_simplific.xlsx

A continuació, es detalla la resta de documentació a trametre pels partits polítics independentment del volum de despeses electorals:

1. Documentació justificativa dels ingressos:

- Resum_detall_recursos_aplicats_campanya_elect.xlsx
- Relació_aportacions_privades.xlsx
- Justificació_aportacions_privades.pdf

2. Per les aportacions de fons obtinguts de la tresoreria ordinària del partit i la seva justificació:

- Aportacions_partit.xlsx
- Aportacions_partit.pdf

3. Per les pòlisses de les operacions de crèdit o préstecs utilitzats per finançar la campanya electoral:

- Polissa_credit.pdf

4. Per les bestretes de les subvencions electorals:

- Bestretes_subvenc_30_per_cent.pdf
- Bestretes_subvenc_90_per_cent.pdf

5. Pel detall de les despeses electorals ordinàries:

- Despeses_ordinaries.xlsx

6. Per a la justificació de les despeses electorals ordinàries:

- Justificacio_despeses_ordinaries.pdf

Nota: aquest fitxer es pot fraccionar, però s'ha de numerar correlativament, és a dir, xxxjustificacio_despeses_ordinaries1.pdf, xxxjustificacio_despeses_ordinaries2.pdf, etc.

7. En cas de sol·licitar pressupostos per despeses superiors a 50.000 €:

- Pressupostos.pdf

8. Per a la relació de les despeses electorals per tramesa de propaganda electoral:

- Despeses_tramesa_electoral.xlsx

9. Per a la justificació de les despeses per tramesa de propaganda electoral:

- Justificació-despeses_tramesa_electoral.pdf

10. Per a la declaració del nombre de trameses de propaganda electoral per cadascun dels terçons:

- Numero_tramesa.xlsx

11. Per a la justificació del nombre de trameses de propaganda electoral

- Numero_tramesa_justificacio.pdf

12. En cas de tramesa a l'estranger:

- Número_tramesa_estranger.xlsx

CVE-DOGC-A-19140015-2019

Altra documentació:

13. Comunicació a la Junta Electoral competent del nomenament de l'administrador o administradora electoral:

- Nomenament_administrador_electoral.pdf

14. Comunicació a la Junta Electoral competent de l'obertura del compte bancari electoral:

- Compte_bancari_electoral.pdf

15. Còpia dels extractes bancaris dels comptes electorals oberts en entitats de crèdit i comptes associats als crèdits atorgats:

- Extractes_bancariss.pdf

16. Comunicació a la Junta Electoral competent de l'afectació, si escau, de les subvencions electorals vinculades als crèdits atorgats:

- Afectacio_subvencio_electoral.pdf

17. Còpia del pacte de coalició electoral comunicat a la Junta Electoral:

- Pacte_coalicio_electoral.pdf

En cas que es trameti algun fitxer no inclòs en la relació anterior, la denominació ha de seguir l'estructura següent:

- Nom_document.xlsx o Nom_document.pdf (en funció del contingut de la documentació)

ANNEX II. DOCUMENT PER A LA TRAMESA DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA PER LES FORMACIONS POLÍTIQUES

Els estats comptables i altra documentació justificativa han d'anar acompanyats d'un document amb el contingut següent:

Sr./Sra., administrador/a electoral de la formació política xxxxxx per a les eleccions al Consell General d'Aran del 26 de maig del 2019, trameto a la Sindicatura de Comptes de Catalunya la comptabilitat electoral de les eleccions esmentades, de conformitat amb els articles 133.1 i 2 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general, en la forma i amb la documentació addicional a què es refereix la Instrucció de la Sindicatura de Comptes, relativa a la fiscalització de les comptabilitats de les eleccions al Consell General d'Aran del 26 de maig del 2019, aprovada mitjançant Acord del seu Ple del 14 de maig del 2019 i publicada en el *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya*.

La informació d'aquesta comptabilitat electoral està continguda en els fitxers presentats a través de la seu electrònica de la Sindicatura de Comptes.

Així mateix, certifico l'autenticitat de les dades trameses i de les còpies de la documentació justificativa presentades respecte dels originals que conserva aquesta formació política a disposició de la Sindicatura de

CVE-DOGC-A-19140015-2019

Comptes.

..... ade/d'.....de 2019

L'administrador/a electoral

Aquest arxiu s'anomenarà: Remissió.pdf

ANNEX III. MODEL D'INFORMACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR LES ENTITATS FINANCERES

Entitat financera	
Persona de contacte	
Telèfon de contacte	

Als efectes del que preveu l'article 133.3 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general, es tramet a la Sindicatura de Comptes la informació següent sobre els crèdits concedits a les formacions polítiques que han concorregut a les eleccions (especificar procés electoral) celebrades el 26 de maig del 2019.

Formació política	Tipus d'operació	Núm. d'operació	Import concedit	Venciment	Tipus d'interès (%)

CVE-DOGC-A-19140015-2019

(Data i signatura)

ANNEX IV. MODEL D'INFORMACIÓ QUE HAN DE PRESENTAR ELS PROVEÏDORS DE LES FORMACIONS POLÍTIQUES

Raó social de la empresa	
Adreça	
Número d'identificació fiscal	
Telèfon de contacte	

Als efectes del que preveu l'article 133.5 de la Llei orgànica 5/1985, del 19 de juny, del règim electoral general, es tramet a la Sindicatura de Comptes la informació següent sobre els imports facturats per aquesta empresa a les formacions polítiques que han concorregut a les eleccions celebrades el 26 de maig del 2019.

Formació política	Procés electoral	Núm. factura	Data factura	Import (IVA inclòs)

CVE-DOGC-A-19140015-2019

(Data i signatura)

ANNEX V. CRITERIS GENERALS PER QUANTIFICAR, SI ESCAU, LES REDUCCIONS DE LES SUBVENCIIONS ELECTORALS PROPOSADES EN LA FISCALITZACIÓ DE LES COMPTABILITATS ELECTORALS EN LES ELECCIONS AL CONSELL GENERAL D'ARAN

Per poder quantificar l'import de la reducció de la subvenció, s'aplicaran els criteris següents:

PRIMER. En cas que les aportacions privades superin el límit legal màxim de 10.000 €, es proposarà una reducció en la subvenció del doble de la quantitat excedida.

SEGON. En el cas de recursos utilitzats per la formació política en la campanya electoral la procedència dels quals no hagi quedat fefaentment acreditada, malgrat que la formació hagi estat advertida de la possible penalització en el tràmit d'al·legacions, i que per la seva quantia vulnerin les restriccions en matèria d'ingressos electorals, es proposarà una reducció del 10% de l'import dels recursos esmentats.

TERCER. En el cas de despeses no autoritzades per la normativa electoral vigent, es proposarà la reducció de la subvenció en el 10% de les despeses declarades irregulars.

(19.140.015)

DISPOSICIONS**PARLAMENT DE CATALUNYA****SINDICATURA DE COMPTES**

RESOLUCION deth 20 de mai de 2019, de publicacion der Acòrd deth Plen dera Sindicatura de Compdes de Catalonha relatiu ara Instruccion entà contrarotlar era compdabilitat electorau des eleccions ath Conselh Generau d'Aran.

Eth 14 de mai de 2019 eth Plen dera Sindicatura de Compdes de Catalonha a adoptat un acòrd relatiu ara Instruccion entà contrarotlar era compdabilitat electorau des eleccions ath Conselh Generau d'Aran.

En usatge des atribucions qu'es articles 29.1.d e 29.2.b dera Lei 18/2010, de 7 de junh, dera Sindicatura de Compdes, conferissen ath sindic major

Resòlvi:

Publicar en *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* er Acòrd deth Plen dera Sindicatura de Compdes de Catalonha deth 14 de mai de 2019 qu'apròve era Instruccion entà contrarotlar era compdabilitat electorau des eleccions ath Conselh Generau d'Aran.

Barcelona, 20 de mai de 2019

Jaume Amat i Reyero

Sindic major

Acòrd deth Plen dera Sindicatura de Compdes de Catalonha relatiu ara Instruccion entà contrarotlar era compdabilitat electorau des eleccions ath Conselh Generau d'Aran deth 26 de mai de 2019

Preambul

D'acòrd damb er article 134 e era disposicion addicionau prumèra dera Lei organica 5/1985, deth 19 de junh, deth regim electorau generau (LOREG), e damb er article 2, apartat g e er article 8, apartat t dera Lei 18/2010, deth 7 de junh, dera Sindicatura de Compdes, correspon ara Sindicatura de Compdes contrarotlar era compdabilitat des procèssi electoraus e prepausar es accions e es mesures correctritztes corresponentes en cas d'incompliment dera norma electorau des formacions politiques que participen enes eleccions ath Conselh Generau d'Aran.

Er article 26.1 dera Lei 1/2015, deth 5 de hereuèr, deth regim especiau d'Aran, establís qu'eth Conselh Generau d'Aran ei era institucion representativa, de govèrn e d'administracion d'Aran.

D'acòrd damb çò que dispause er apartat 1 der article 38 dera Lei 1/2015 e er apartat 3 der article 42 dera Lei organica 5/1985, es eleccions ath Conselh Generau d'Aran deuen èster convocades peth Govèrn dera

CVE-DOGC-A-19140015-2019

Generalitat e se deuen amiar a tèrme eth madeish dia des eleccions municipaus.

En vertut deth Decrèt 73/2019, de 26 de març, de convocacion d'eleccions ath Conselh Generau d'Aran de 2019 s'an convocat eleccions ath Conselh Generau d'Aran. Era regulacion d'aguest procès electorau ei previst ena Lei organica 5/1985 e enes normes reglamentàries reguladores des procès electoraus.

D'acòrd damb eth procediment establìt coma forma d'operar en sector public pera Lei 39/2015, der 1 d'octobre, de procediment administratiu comun des administracions publiques, e era Lei 40/2015, der 1 d'octobre, de regim juridic deth sector public, es remeses dera compdabilitat electorau ara Sindicatura e es deth projecte de repòrt as formacions politiquas entà complir eth tramit d'allegacions, se deuen realizar per mejans informatics e telematics.

Aguesta Instruccion s'enviarà ath Conselh Electorau Provincial de Lhèida e ath departament dera Generalitat qu'exercisque era competència en procèss electoraus entà que n'agen coneishença. Tanben seràn disponibles en apartat relatiu a partits politics dera pagina web dera Sindicatura de Compdes de Catalonha (<http://www.sindicatura.cat/partits-politics>).

Es resultats provisòris des accions de contraròtle dera compdabilitat electorau s'enviaràn telematicament as formacions politiquas entà que poguen formular allegacions e porgir toti es documents que considèren de besonh.

Pr'amor d'açò que s'a expausat eth Plen adòpte es acòrds següents:

PRUMÈR. Aprovar era Instruccion següenta:

1. Formacions politiquas obligades a enviar era compdabilitat electorau ara Sindicatura de Compdes e tèrmes legaus entà hè'c

D'acòrd damb er article 133 dera LOREG e er article 2 dera Lei dera Sindicatura de Compdes, son obligadi a enviar era compdabilitat electorau ad aguesta institucion:

a) Es partits politics, es federacions, coalicions o agropacions d'electors que complisquen es requisits entà percéber subvencions en foncion des resultats electoraus obtengudi.

b) Es partits, federacions, coalicions o agropacions d'electors qu'agen sollicitat ua auança de de subvencions pr'amor d'auer-les obtengudes en un procès electorau anterior similar.

Es formacions politiquas deuen presentar ara Sindicatura de Compdes era sua compdabilitat electorau entre es cent e es cent vint-e-cinc dies posteriors as eleccions.

En cas qu'ua formacion politica envie era compdabilitat electorau abans deth tèrme mencionat, era data de barrament des operacions deuerà compréner, aumens, eth periòde establìt en article 125.3 dera LOREG; atau se poderà verificar qu'era formacion politica complís era limitacion de non poder dispausar des saldes des compdes bancaris electoraus entà pagar es despenes electoraus prealablament contractades, transcorrut nauanta dies dempús dera votacion.

D'acòrd damb es tèrmes fixadi ena LOREG, enes dus cents dies posteriors as eleccions era Sindicatura de Compdes deu prononciar-se a prepaus dera regularitat des compdabilitats electoraus e prepausar, se cau, era reduccion o era non adjudicacion dera subvencion a percéber, de conformitat damb er article 134.2 dera LOREG.

2. Remesa telematica dera compdabilitat electorau per mejan dera sedença electronica dera Sindicatura de Compdes de Catalonha

Era compdabilitat electorau que correspon as eleccions ath Conselh Generau d'Aran se deu presentar ara Sindicatura de Compdes de Catalonha en suport informatic.

Era remesa dera documentacion compdable, amassa damb es auti documents justificatius establìd en aguesta Instruccion se deu hèr per mejan dera sedença electronica dera Sindicatura de Compdes.

Era compdabilitat electorau s'a de enviar en format electronic xlsx (Excel), en tot utilizar es fichèrs publicadi

CVE-DOGC-A-19140015-2019

ena sedença electronica dera Sindicatura de Compdes de Catalonha (<http://www.sindicatura.cat/seu-electronica>). Unicament era documentacion complementària que s'especifica en cada cas se deu presentar en format pdf.

En relacion damb era documentacion comptable e era documentacion justificativa addicionau, cada formacion politica deu presentar es fichèrs informatics enes formats establidi en annèxe I d'aguesta Instruccion. Aguesta informacion se deu enviar acompanyada deth document de remesa en format pdf e d'acòrd damb eth modèl includit en annèxe II.

Era Sindicatura de Compdes de Catalonha porgirà a cada formacion politica que, d'acòrd çò que s'a mencionat, sigue obligada a presentar era comptabilitat electorau, un còdi d'usatgèr e un senhal entà remesar telematicament era documentacion justificativa d'aquera comptabilitat. Eth còdi d'usatgèr e eth senhal se deueràn sollicitar damb posterioritat ara data de celebracion des eleccions, e damb era inscripcion en tramit especific dera sedença electronica dera Sindicatura de Compdes de Catalonha referent ara remesa telematica dera comptabilitat electorau corresponenta.

Entà quinsevolhe eventualitat o dificultat que se presente en procès de remesa dera comptabilitat electorau se poderà contactar damb era Sindicatura per mejan dera adreça de corrèu electronic eleccions@sindicatura.cat.

3. Quantificacion e verificacion des limits legaus de despenes

Limit maximau de despenes

Ena convocacion d'un unic procès electorau, entà calcular eth limit maximau de despenes electoraus se deu aplicar er article 131.1 dera LOREG, que dispause qu'eth limit maximau de despenes electoraus ei çò que corresponde d'acòrd damb es normes especificas establides ena madeisha lei. Entàs eleccions ath Conselh Generau d'Aran aquestes normes son contengudes en Decrèt que regule es subvencions e eth contraròtle dera comptabilitat electorau en aqueres eleccions.

Segons aquest Decrèt, que fixe es quantitats actualizadas entàs eleccions ath Conselh Generau d'Aran, eth limit maximau de despenes electoraus serà çò que resultarà de multiplicar eth montant que s'i establís peth nombre d'estatjants corresponents ara poblacion de dret des circoscripcions electoraus a on cada formacion politica presente candidatures.

En calcul deth limit maximau de despenes s'utilizaràn es chiffres de poblacion resultantes dera revision deth recensament municipau, aprovades per reiau decrèt, damb efèctes deth 31 de deseme der an anterior ath des eleccions.

Ena verificacion deth limit maximau de despena se deuràn calcular es despenes declarades per cada formacion politica, cada viatge que corresponen as concèptes incluidi ena legislacion electorau, damb independència qu'era Sindicatura les considèrè sufisentament justificades o non. Tanben, se deueràn calcular aqueres despenes que non agen estat declarades e que s'estimen despenes electoraus coma conseqüència des verificacions efectuades. Maugrat açò, damb independència dera sua consideracion ar efècte deth compliment deth limit de despenes, aquestes despenes non declarades non s'includiràn en montant de despenes electoraus susceptibles d'èster subvencionades.

D'un aute costat, eth montant des despenes per remeses dirèctes e personaus de propaganda electorau que non siguen subvencionables serà pres en compde ar efècte deth compliment deth limit de despenes, segons aquerò que dispause eth Decrèt que regule es subvencions e eth contraròtle dera comptabilitat electorau enes eleccions ath Conselh Generau d'Aran.

Auti limits de despenes

Es articles 55 e 58 dera LOREG regulen es limits per repòrt a determinades despenes de publicitat exteriora e a despenes de publicitat en premsa periodica e emissores de ràdio privada, respectivament, que non pòden excedir deth 20% deth limit maximau de despenes, en ambdús casi.

Entà facilitar era verificacion d'aquesti limits, ena comptabilitat que remane, cada formacion politica deu presentar era despena d'aguesta natura de forma diferenciada deth rèste de despenes.

Es despenes damb publicitat exteriora en relacion ath dessenh e era impressio de panèus publicitaris, bandeiròles e cartèus se consideraràn despenes electoraus ordinàries a toti es efèctes. Aquest criteri s'aplicarà, tanben, entara publicitat permanenta en veïculs e mejans de transport des candidats e personau ath servici dera candidatura.

CVE-DOGC-A-19140015-2019

Entà verificar eth limit de despenes de publicitat en premsa periodica se considerarà que laguens d'aguestes i a incluides es realizades en premsa numerica. Cossent damb er Acòrd deth Conselh Electorau Centrau deth 29 de noveme deth 2018, era publicitat electorau en hilats sociaus non ei imputable ath limit de despenes de publicitat en premsa e ràdio, cada viatge que non se tracte de pagines o perfils des mejans mencionadi, tot açò, sense perjudici que siguen subjèctes ath limit legau de despenes electoraus establides entà cada procès electorau.

4. Requisites dera documentacion a presentar ara Sindicatura de Compdes

Documentacion comptable (en format xlsx)

Era norma electorau obligue es formacions politiques a presentar ua comptabilitat electorau detallhada e documentada des ingressi e des despenes electoraus. Era Sindicatura deu avalorar-ne era conveniència entà poder determinar eth montant des despenes regulars justificades aplicables as eleccions ath Conselh Generau d'Aran, coma establís er article 134 dera LOREG.

Era subvencion prevista ena norma electorau pes despenes per remeses dirèctes e personaus de propaganda e publicitat electorau requerís ua presentacion d'aguestes despenes ena comptabilitat enviada, diferenciada dera presentacion deth rèste de despenes electoraus, de sòrta que demoren claraments identificades es partides corresponentes ara despena d'aguesta natura.

Era comptabilitat se deurerà formular segons eth Plan generau de comptabilitat adaptat as formacions politiques. Es estats comptables tà presentar an d'includir un balanç de situacion e un compte de resultat segons es modèls que figuren en apartat IV dera tresau part deth Plan generau de comptabilitat adaptat as formacions politiques. Tanben, es formacions politiques deuen enviar eth Libre diari e eth relevat des moviments enregistradi enes compdes de comptabilitat (Libre major) e un balanç de somes e saldes prealables ath barrament dera comptabilitat (veiguetz er apartat A der annèxe I).

Excepcionament, es formacions qu'agen concurrut en procès electorau damb un nivèu de despenes redusides que non arthenen ua chifra de despena parièra o superiora a 20.000 € deien enviar ua relacion detallhada des ingressi e es despenes dera campanha electorau acorropadi segons es concèptes soslinhadi en article 130 dera LOREG. Ath delà, s'era formacion politica complís es requisits entà percéber era subvencion des despenes per remesa de propaganda electorau deu enviar tanben ua relacion separada d'aguesta sòrta de despenes (veiguetz er apartat B der annèxe I).

Es formacions politiques obligades a remanar es estats comptables annaus ara Sindicatura de Compdes deuen integrar en aguesti estats era comptabilitat des operacions economiques e financères derivades dera sua participacion en procès electorau. En cas de coalicions electoraus, era integracion se deurerà formalizar en un acòrd soscrit entre es formacions coalizades, que se deurerà ahíger ara documentacion que calgue presentar ara Sindicatura de Compdes, d'acòrd damb era norma de registre e avaloracion 15a dera dusau part deth Plan de comptabilitat adaptat as formacions politiques.

Documentacion justificativa des ingressi

D'acòrd damb er article 125.1 dera LOREG, toti es ingressi destinadi a corbir es despenes electoraus, sigue quina ne sigue era procedència, s'an d'ingressar enes compdes bancaris electoraus.

Era documentacion que s'a de porgir, acreditatiua dera origina de toti es recorsi aplicadi ara campanha electorau, deu includir, aumens:

- Era identificacion des aportacions privades damb es requisits establidi en article 126.1 dera LOREG: nòm, domicili e numèro de DNI o passapòrt (en format xlsx).
- En cas d'arrecéber donacions per mejan de mecanismes de finançament participatiu (*crowdfunding*), aguestes aportacions deuen èster identificades damb eth nòm, domicili e numèro de DNI o passapòrt (en format xlsx).
- Era documentacion acreditatiua dera procedència des hons obtengudi dera tresoreria ordinària deth partit, segons çò que fixe er article 126.3 dera LOREG (en format xlsx).
- Es polices des operacions de credit o prèsti emplegadi entà finançar era campanha electorau, formalizades damb entitats financères o particulars –microcredits- (en format pdf). En aquest darrer cas, se deurerà facilitar ua lista damb era identificacion complèta des aportaires.

Enes operacions d'endeutament per concession de microcredits se verificarà s'es aportaires

se tròben corrèctaments identificadi e s'es montants des credits non excedisquen eth limit maximau previst

CVE-DOGC-A-19140015-2019

ena norma electorau entàs aportòrts de hons, e tanben s'aguestes operacions s'an formalizat corrèctament e enes respectius contractes s'an estipulat es sues condicions essenciaus, era sòrta d'interès aplicable e era data tèrme. Era verificacion deth reemborsament efectiu realizat pes formacions politiquas corresponentes s'efectuarà en quadre dera fiscalizacion dera compdabilitat annau pr'amor qu'excedís er encastre temporau deth present Repòrt.

- Es documents acreditatius des auances pes subvencions electoraus recebudes (en format pdf).

Documentacion justificativa des despenes electoraus ordinàries

D'acòrd damb er article 130 dera LOREG, se considèren despenes electoraus es realizades dempús dera data dera convocacion d'eleccions enquiara data de proclamacion des elegidi, pes concèptes determinadi en aqueth article.

D'acòrd damb era doctrina recuelhuda peth Conselh Electorau Centrau e damb es critàris seguidi pera Sindicatura de Compdes de Catalonha etn fiscalizacions anteriors se deu tier en compde çò següent:

- Es despenes de restauracion, es derivades dera realizacion d'enquèstes electoraus a prepaus dera intencion de vòte en periòde electorau, es de formacion des candidats enes quaus participen es formacions politiquas e es notariaus de constitucion deth partit o es de legitimacion des signatures de besonh entara presentacion des candidatures se consideraran que non son incluides enes concèptes enumeradi en article 130 dera LOREG.

- Cossent damb er article 130. *h* dera LOREG, es despenes de forniments, coma era electricitat, telefòn, etc., non auràn era consideracion de despena electorau levat que s'atèste eth caractèr electorau d'aguestes e, per conseqüent, era sua contractacion en arrason deth procès electorau.

- Se consideraran despenes de desplaçaments segons çò que hè referència era letra *e* der article 130 dera LOREG es derivades deth loguèr de veïculs e auti mejans de transpòrt des candidats, dirigents des partits e personau ath servici dera candidatura. Non se consideraran despenes de desplaçaments subvencionables era despena d'autocar entath desplaçament de simpatizants o militants des partits politics.

- Se consideraran despenes des incluides ena letra *h* der article 130 dera LOREG, en particular, es derivades deth premaniment dera documentacion compdable e administrativa associada ath procès electorau, cada viatge qu'es servicis agen estat especificament contractadi en arrason deth procès.

- Auràn era consideracion de despenes electoraus d'acòrd damb era letra *b* der article 130 dera LOREG, es realizades en elements publicitaris de caractèr inventariable, damb independència qu'aguesti siguen reutilizadi en periòde non electorau o en auti procès electoraus.

En relacion damb era quantificacion des despenes financères des operacions de credit concertat entath finançament des campanhes electoraus incluides en apartat *g* der article 130 dera LOREG, se manten eth critàri establert en fiscalizacions de processis electoraus realizades anteriorament pera Sindicatura, de considerar despenes financères es interèssi meritadi dempús dera formalizacion deth credit enquia un an dempús des eleccions, periòde mejan estimat entà percéber es subvencions corresponentes, o, se cau, enquiara data d'amortiment deth credit, s'er amortiment se produsís abans der an. Aquesta estimacion se deu calcular d'acòrd damb es critàris següents:

a) Sus eth capitau pendent d'amortiment, enquiara data que nèish eth dret dera percepcion dera auança dempús dera presentacion dera compdabilitat electorau ara Sindicatura de Compdes. Entà omogeneizar eth periòde de meritacion, aquest serà dempús deth dia dera convocacion enquia cinc mesi dempús des eleccions.

b) Sus es saldes non corbidi pes auances des subvencions, enquia completar er an a compdar des eleccions o, se cau, enquiara data d'amortiment deth credit s'aguesta data ei anteriora ar an.

En cas que s'agen compdabilizat despenes financères coma despenes electoraus ordinàries e coma despenes per remeses de propaganda electorau, era imputacion en aquest darrer concèpte deuerà mantier, coma maximum, era madeisha proporcion qu'era qu'es despenes per remesa de propaganda electorau representen en relacion ara totalitat des despenes electoraus.

S'ena revision dera compdabilitat enviada s'obsèrve qu'ua formacion politica, sense ua justificacion sufisenta, non a aplicat es critàris anteriors mencionadi en calcul e distribucion des despenes financères, era Sindicatura de Compdes ajustarà es montants declaradi, unicament entà verificar eth compliment deth limit de despenes e era imputacion totau de despenes per remeses dirèctes e personaus de propaganda electorau.

Ar efècte dera fiscalizacion des despenes electoraus ordinàries cau enviar còpia dera factura o d'un document acreditatiu similar e deth justificatiu deth pagament en format pdf ara Sindicatura de Compdes.

Totes es factures justificatives enviades deueràn indicar expressament es eleccions que corresponen ara

CVE-DOGC-A-19140015-2019

despesa electoralau, e tanben de quini son es concèptes de despena, de sòrta que se pogue identificar damb claretat era sua natura electoralau.

Ena quantificacion des despenes electoraus se considerarà tot eth montant facturat (impòsti indirèctes includidi).

En cas qu'es documents justificatius qu'acrediten era realizacion des despenes electoraus contenguen descripcions generiques des bens o servicis facturadi, era valor des quaus despasse 50.000 €, calerà ahíger-i eth budget o document descriptiu similar que permete verificar era natura e montant des concèptes facturadi (en format pdf).

Documentacion justificativa des despenes per remeses de propaganda electoralau e deth nombre de remeses personaus e dirèctes

Er article 175.3 dera LOREG preve era subvencion des despenes electoraus originades pera remesa dirècta e personaus as electors de envelopes e bulletins electoraus o de propaganda e publicitat electoralau, cada viatge qu'era candidatura age obtengut eth nombre de parlamentaris o de vòtes de besonh entà constituïr un grop parlamentari.

S'era formacion politica a dret a percéber era subvencion entà sufragar aguesta sòrta de despenes, duerà presentar ua justificacion documentària de totes es despenes d'aguesta natura, damb independéncia deth sòn montant (en format pdf). Tanben, totes es factures justificatives enviades deueràn indicar exprèssament es eleccions que corresponen ara despena electoralau.

D'un aute costat, es formacions politiques deuen declarar expressament, en un document separat, eth nombre d'electors as quaus s'a enviat era propaganda electoralau entàs eleccions per cada un des sies terçons (circonscripcions) d'Aran (en format xlsx).

Entà determinar eth nombre de remeses justificades damb dret a subvencion, calerà verificar qu'es remeses realizades non despassen eth nombre maximau d'electors per terçons, obtengut pera soma deth nombre d'electors des terçons a ont era formacion politica s'age presentat. Se se despasse aquest nombre, er excès des remeses declarades en relacion ath nombre maximau d'electors tàs quaus s'a hèt era remesa se considerarà non subvencionable. Entà determinar eth nombre d'electors s'emplegarà eth recensament elaborat perth Burèu deth Recensament Electoralau.

Entà justificar es remeses calerà hèr apòrt dera documentacion qu'atèste que s'an realizat (en format pdf). Atau, en cas qu'es remeses s'agen hèt per mejan de Corrèus o d'ua empresa privada de distribucion, calerà hèr apòrt d'un certificat liurat pera entitat corresponenta damb eth nombre de remeses efectuades per terçons, a excepcion de quan ena factura liurada pera empresa qu'aurà hèt es remeses s'indique exprèssament que era activitat s'a amiat a tèrme e qu'es remeses an estat efectuades per terçons. S'era distribucion s'a hèt dirèctament damb mejans pròpris, eth responsable de cada formacion politica deuerà certificar, tanben per terçons, eth nombre de remeses efectuades. Era formacion politica deuerà conservar era relacion des persones qu'an participat ena distribucion per cas qu'era Sindicatura estimèsse oportun efectuar es verificacions pertinetes entà acreditar que era activitat a estat efectivament realizada.

En cas de remeses as electors residents en estrangèr, es formacions politiques deueràn informar especificaments a prepaus deth nombre totau de remeses efectuades e hèr apòrt dera documentacion qu'acredite de forma explicita era realizacion d'aguesta sòrta de remeses (en format pdf).

D'acòrd damb era norma electoralau, eth montant des despenes per remeses electoraus qu'era subvencion a percéber non corbisque peth nombre de remeses justificades harà aumentar, a toti es efèctes, es despenes declarades pera activitat electoralau ordinària.

Enes eleccions ath Conselh Generau d'Aran, era percepcion dera subvencion des despenes per remeses de propaganda electoralau ei legaument condicionada ath hèt qu'era formacion politica age arrenhut un conselhèr elegit e age presentat listes en toti es terçons deth territòri d'Aran.

Auta documentacion (en format pdf)

Sens prejudici dera documentacion que s'estime de besonh pendent eth desenvolopament dera fiscalizacion, normaument, cau dispausar de còpia des comunicacions efectuades ath Conselh Electoralau competent relatives as aspèctes següents:

- Nomentament der administrador o administradora responsabla dera compdabilitat electoralau (article 174 dera LOREG).
- Identificacion des compdes bancaris electoraus dubèrti (article 124 dera LOREG).

CVE-DOGC-A-19140015-2019

- Còpia des moviments bancaris des compdes electoraus dauridi en entitats de credit e compdes associadi as credits acordadi.
- Afectacion, se cau, des subvencions electoraus as credits acordadi (article 133.6 dera LOREG).
- En cas qu'era formacion se presente en coalicion, còpia deth pacte de coalicion comunicat ath Conselh Electorau competent (article 44 dera LOREG) e còpia der acòrd d'integracion des compdabilitats electoraus.

Presentacion e custòdia dera documentacion a enviar

Era documentacion compdable e justificativa a enviar, indicada anteriorament, deu complir, aumens, es requisits següents:

- a) Deu anar acompanhada d'un escrit signat per administrador o administradora electorau, en quau deu figurar degudament identificada era documentacion compdable e justificativa enviada, segons eth modèl der annèxe II (en format pdf).
- b) Es estats financers enviadi (balanç de situacion e compde de profits e pèrtes) o eth modèl d'ingrèssi e despenes simplificades, segons çò establhit en apartat 4, documentacion compdable, d'aguesta Instruccion.
- c) Dera documentacion justificativa des operacions electoraus, unicament se'n deu enviar ua còpia ara Sindicatura e en escrit de remission se'n deu certificar era autenticitat. Era custòdia des originaus, tant des estats combdables com dera totalitat de documents justificatius, serà responsabilitat de cada formacion politica.

5. Informacion des entitats de credit e des provedidors

Cosset damb er article 133 dera LOREG, es entitats de credit qu'agen concertat operacions damb es formacions politiques, e es empreses qu'agen facturat per despenes electoraus montants superiors a 10.000 €, deuen informar era Sindicatura de Compdes des operacions realizades. As entitats e es provedidors qu'en un principi non envien aguesta informacion òm les arrebrenbarà aguesta obligacion per escrit e de forma individualizada. Es entitats e provedidors que definitivament non complisquen çò qu'ei establhit se detalharàn laguens deth repòrt de fiscalizacion, damb independència d'autres accions que se poguen realizar de conformitat damb era legislacion en vigor.

Entà verificar eth compliment de çò que dispause er article 133 dera LOREG, se demane as formacions politiques qu'en moment de contractar eth servici o quan ac estimaràn oportun arrebrenben as entitats de credit e as provedidors qu'an era obligacion d'informar era Sindicatura de Compdes des operacions realizades.

Es entitats financers e es provedidors deueràn enviar era informacion relativa as sues operacions damb es formacions politiques en format xlsx, en tot emplegar es fichèrs publicadi en apartat de partits politics deth web dera Sindicatura de Compdes (<http://www.sindicatura.cat/partits-politics>) e damb es modèls incluidis enes annèxi III e IV, respectivament. Entad aguesta remesa ara Sindicatura de Compdes se deuerà emplegar era instància generica incluidida ena sedença electronica <http://www.sindicatura.cat/seu-electronica>.

6. Prepauses dera Sindicatura de Compdes en relacion damb era subvencion que deuen arrecéber es formacions politiques

Cosset damb era norma electorau, era Generalitat de Catalonha deu subvencionar es despenes electoraus segons es normes establides ena norma especifica. En cap cas era subvencion corresponenta a cada formacion politica pòt despassar era chifra de despenes electoraus declarades per aquestes e revisades e acceptades pera Sindicatura de Compdes en exercici dera sua foncion fiscalizadora, damb independència deth montant que resulte d'aplicar es normes mencionades.

Tanben, d'acòrd damb er article 134.2 dera LOREG, en cas qu'era Sindicatura aprècie irregularitats enes compdabilitats electoraus presentades pes formacions politiques o violacions des restriccions establides en matèria d'ingrèssi e despenes electoraus, aguesta institucion pòt prepausar era non adjudicacion o, se cau, era reduccion dera subvencion publica qu'era formacion politica deu percéber. Quan non se harà cap prepausa en aquest sens, se'n deu hèr constat enes resultats dera fiscalizacion.

6.1. Prepausa de non adjudicacion dera subvencion electorau

Era prepausa de non adjudicacion se deu formular, normaument, entàs formacions politiques que non complisquen era obligacion prevista ena norma electorau de presentar ara Sindicatura de Compdes ua compdabilitat detallhada e documentada des sòns respectius ingrèssi e despenes electoraus.

6.2. Prepausa de reduccion dera subvencion electorau

Era prepausa de reduccion dera subvencion a percéber se deu fundamentar enes suposicions següentes:

- a) Superacion des limits legauments establidi a prepaus des aportacions privades de persones fisiques o juridiques.
- b) Manca de justificacion fiabla dera procedéncia des hons emplegadi ena campanha electorau.
- c) Realizacion de despenses non autorizadas pera norma electorau en relacion ara contractacion d'espacis de publicitat electorau enes emissores de television privada (article 60 dera LOREG segons era modificacion dera Lei organica 2/2011), enes emissores de radiodifusion sonora de titularitat municipau (Lei organica 10/1991) e enes emissores de television locau per ondes terrèstres (Lei organica 14/1995).

Quan era Sindicatura de Compdes, en exercici dera sua foncion fiscalizadora, detectarà qu'un partit politic a despassat es limits de despena electorau prevista ena LOREG ac meterà en coneishença deth Tribunau de Compdes as efèctes de çò que dispause er article 17 dera Lei organica 8/2007, deth 4 de junhsèga, sus finançament des partits politics.

En cas qu'es deficiéncies detectades afècten fundamentaument aspèctes formaus, se n'avalorarà era incidéncia ena justificacion e, en conseqüéncia, era Sindicatura de Compdes formularà era prepausa de reduccion dera subvencion a percéber. Damb independéncia deth montant des reduccions prepausades, aquestes auràn coma limit eth montant des subvencions que corresponen as formacions politiques pes resultats obtengudi, subvencions que, d'un autre costat, d'acòrd damb er article 127.1 dera LOREG, en cap cas pòden despassar era chifra de despenses declarades peth partit politic e revisades e acceptades pera Sindicatura de Compdes en exercici dera sua foncion fiscalizadora.

Es critèris entà formular e quantificar es prepauses de reduccion des subvencions electoraus son detalhadi en annèxe V.

DUSAU. Hèr a conéisher er Acòrd per mejan dera publicacion en *Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya* e ena pagina web dera Sindicatura de Compdes de Catalonha, e comunicar-lo ath Conselh Electorau Provinciau de Lhèida, ath Departament d'Accion Exteriora, Relacions Institucionaus e Transparéncia e as formacions politiques qu'an presentat candidatures tàs eleccions ath Conselh Generau d'Aran.

Barcelona, 14 de mai deth 2019

ANNÈX I. FICHÈRS DE DOCUMENTACION JUSTIFICATIVA A ENVIAR

Documentacion comptable

A) Es partits politics damb un volum de despena parièra o superiora a 20.000 € entad aquest procès electorau deuen enviar es sòns estats comptables relatius ara comptabilitat electorau per mejan des fichèrs següents:

- Balanç.xlsx
- Compte_resultats.xlsx
- Llibre_diari.xlsx
- Libre_major_comptes.xlsx
- Sumes_saldos.xlsx

B) Es partits politics damb un volum de despena inferior a 20.000 € entad aquest procès electorau deuen

CVE-DOGC-A-19140015-2019

enviar es següents fichers:

- Resumtotal_ingressos_despeses_simplific.xlsx
- Detall_ingressos_simplific.xlsx
- Detall_despeses_simplific.xlsx

Seguidament, se detalhe eth rèste de documentacion que deuen enviar es partits polítics independentament deth volum de despenes electoraus:

1. Documentacion justificativa des ingressi:

- Resum_detall_recursos_aplicats_campanya_elect.xlsx
- Relació_aportacions_privades.xlsx
- Justificació_aportacions_privades.pdf

2. Per çò des aportacions de hons obtengudi dera tresoreria ordinària deth partit e era sua justificacion:

- Aportacions_partit.xlsx
- Aportacions_partit.pdf

3. Per çò des polices des operacions de credit o prèsti emplegadi entà finançar era campanya electorau:

- Polissa_credit.pdf

4. Per çò des auances des subvencions electoraus:

- Bestretes_subvenc_30_per_cent.pdf
- Bestretes_subvenc_90_per_cent.pdf

5. Per çò deth detall des despenes electoraus ordinàries:

- Despeses_ordinaries.xlsx

6. Per çò dera justificacion des despenes electoraus ordinàries:

- Justificacio_despeses_ordinaries.pdf

Nòta: aquest fichèr se pòt fraccionar, mès se deu numerotar correlativament, ei a díder, xxxjustificacio_despeses_ordinaries1.pdf, xxxjustificacio_despeses_ordinaries2.pdf, etc

7. En cas de sollicitar budgets entà despenes superiores a 50.000 €:

- Pressupostos.pdf

8. Entara relacion des despenes electoraus per remesa de propaganda electorau:

- Despeses_tramesa_electoral.xlsx

9. Per çò dera justificacion des despenes per remesa de propaganda electorau:

CVE-DOGC-A-19140015-2019

- Justificació-despeses_tramesa_electoral.pdf

10. Per çò dera declaracion deth nombre de remeses de propaganda electorau per cada un des terçons:

- Numero_tramesa.xlsx

11. Per çò dera justificacion deth nombre de remeses de propaganda electorau

- Numero_tramesa_justificacio.pdf

12. En cas de remesa ar estrangèr:

- Numero_tramesa_estranger.xlsx

Auta documentacion:

13. Comunicacion ath Conselh Electorau competent deth nomentament der administrador o administradora electorau:

- Nomenament_administrador_electoral.pdf

14. Comunicacion ath Conselh Electorau competent dera dubertura deth compde bancari electorau:

- Compte_bancari_electoral.pdf

15. Còpia des moviments bancaris des compdes electoraus dauridi en entitats de credit e compdes associadi as credits acordadi:

- Extractes_bancariss.pdf

16. Comunicacion ath Conselh Electorau competent dera afectacion, se cau, des subvencions electoraus restacades as credits acordadi:

- Afectacio_subvencio_electoral.pdf

17. Còpia deth pacte de coalicion electorau comunicada ath Conselh Electorau:

- Pacte_coalicio_electoral.pdf

En cas que se envie bèth fichèr non includit ena relacion anteriora, era denominacion deu seguir era estructura següenta:

- Nòm_document.xlsx o Nòm_document.pdf (en foncion deth contengut dera documentacion)

ANNÈXE II. DOCUMENT ENTARA REMESA DERA DOCUMENTACION PRESENTADA PES FORMACIONS POLITIQUES

CVE-DOGC-A-19140015-2019

Es estats comptables e auta documentacion justificativa deuen anar acompanyadi d'un document damb eth contengut següent:

Sr./Sra., Administrador/a electorau dera formacion politica xxxxxxx entàs eleccions ath Conselh Generau d'Aran deth 26 de mai deth 2019, envie ara Sindicatura de Compdes de Catalonha era comptabilitat electorau des eleccions mencionades, de conformitat damb es articles 133.1 e 2 dera Lei organica 5/1985, deth 19 de junh, deth regim electorau generau, ena forma e damb era documentacion adicionau ara quau se referis era Instruccion dera Sindicatura de Compdes, relativa ara fiscalizacion des comptabilitats des eleccions ath Conselh Generau d'Aran deth 26 de mai deth 2019, aprovada per mejan der Acòrd deth sòn Plen deth 14 de mai deth 2019 e publicada en *Diari Oficial dera Generalitat de Catalonha*.

Era informacion d'aguesta comptabilitat electorau ei contenguda enes fichèrs presentadi a trauès dera sedença electronica dera Sindicatura de Compdes.

Tanben, certifiquei era autenticitat des donades enviades e des còpies dera documentacion justificativa presentades en relacion as originaus que consèrve aguesta formacion politica a disposicion dera Sindicatura de Compdes.

..... ade/d'.....de 2019

Er administrador/a electorau

Aguest arxiu se nomenarà: Remissio.pdf

ANNÈX III. MODÈL D'INFORMACION QUE DEUEN PRESENTAR ES ENTITATS FINANCÈRES

Entitat financèra	
Persona de contacte	
Telefòn de contacte	

As efèctes de çò que preve er article 133.3 dera Lei organica 5/1985, deth 19 de junh, deth regim electorau generau, s'envie ara Sindicatura de Compdes era informacion següenta a prepaus des credits acordadi as formacions politiquas qu'an participat enes eleccions (especificar procès electorau) celebrades eth 26 de mai deth 2019.

Formacion politica	Sòrta d'operacion	Num. d'operacion	Montant acordat	Tèrme	Taus d'interès (%)

CVE-DOGC-A-19140015-2019

(Data e signatura)

ANNEX IV. MODÈL D'INFORMACION QUE DEUEN PRESENTAR ES PROVEDIDORS DES FORMACIONS POLITIQUES

Rason social dera empresa	
Adreça	
Numèro d'identificacion fiscau	
Telefòn de contacte	

As efèctes de çò que preve er article 133.5 dera Lei organica 5/1985, deth 19 de junh, deth regim electorau generau, s'envie ara Sindicatura de Compdes era informacion següenta a prepaus des montants facturadi per aquesta empresa as formacions politiques qu'an concurrut as eleccions celebrades eth 26 de mai deth 2019.

Formacion politica	Procès electorau	Num. factura	Data factura	Montant (IVA includit)

CVE-DOGC-A-19140015-2019

(Data e signatura)

ANNÈXE V. CRITÈRIS GENERAUS ENTÀ QUANTIFICAR, SE CAU, ES REDUCCIONS DES SUBVENCIONS ELECTORAUS PREPAUSADES ENA FISCALIZACION DES COMPDABILITATS ELECTORAUS ENES ELECCIONS ATH CONSELH GENERAU D'ARAN

Entà poder quantificar eth montant dera reduccion dera subvencion, s'aplicaràn es critèris següents:

PRUMÈR. En cas qu'es aportacions privades despassen eth limit legau maximau de 10.000 €, se prepausarà ua reduccion ena subvencion deth doble deth montant despassat.

DUSAU. En cas de recorsi utilizadi pera formacion politica ena campanha electorau era procedéncia des quaus non n'age demorat acreditada de manèra fiabla, maugrat qu'era formacion age estat avertida dera possibla penalizacion en tramit d'allegacions, e que peth sòn montant viòle es restriccions en matèria d'ingrèssi

CVE-DOGC-A-19140015-2019

electoraus, se prepausará ua reduccion deth 10% deth montant des recorsi mencionadi.

TRESAU. En cas de despenes non autorizadas pera norma electorau en vigor, se prepausará era reduccion dera subvencion en 10% des despenes declarades irregulares.

(19.140.015)